

**USVOJENI PREDLOZI DATI OD STRANE AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA (HRA) U ODNOSU
NA PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA, OD
18.4.2013.GODINE**

Dana 20.12.2012.godine Akcija za ljudska prava (HRA) je, povodom Radne verzije Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (KZ), uputila Ministarstvu pravde 7 (sedam) predloga za izmjenu i dopunu KZ-a, a sve u cilju njegovog potpunijeg i dugoročnijeg usklađivanja sa međunarodnim standardima i preporukama, kao i Ustavnim garancijama.

Od 7 datih predloga usvojena su 4, nijesu usvojena 2, a djelimično je usvojen 1 predlog.

I PREDLOG

Predloženo je propisivanje novih krivičnih dijela *Sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka* i *Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka* u cilju pojačane zaštite novinara u obavljanju profesionalnih zadataka kako bi se djelovalo preventivno i spriječili napadi na novinare prilikom obavljanja profesionalnih zadataka, odnosno obezbijedila njihova pojačana zaštita prilikom obavljanja djelatnosti obavještavanja javnosti, koja je od posebnog javnog interesa.

Ovaj predlog nije usvojen.

II PREDLOG

Predloženo je logično upotpunjavanje odluke o dekriminalizaciji krivičnih djela Uvreda i Kleveta, dekriminalizacijom i svih drugih krivičnih djela iz glave XVII KZ CG, a posebno onih krivičnih djela iz te grupe koja se još uvijek gone po službenoj dužnosti (Povreda ugleda naroda, manjinskih zajednica i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, čl. 199; Povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije, čl. 200 i posebno za ono za koje je još uvijek predviđena zatvorska kazna (Povreda ugleda Crne Gore, čl. 198).

Ovaj predlog nije usvojen.

III PREDLOG

Predloženo je da se propiše izuzetak od kažnjavanja u cilju zaštite pretežnijeg opšteg interesa kod krivičnih djela Povreda tajnosti pisama i drugih pošiljki (čl.172), Neovlašćenog prisluškivanja i snimanja (čl.173), Neovlašćenog fotografisanja (čl.174), Neovlašćenog objavljivanja i prikazivanja tuđeg spisa, portreta i snimka (čl.175), i Neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka (čl.176).

Ovaj predlog je usvojen u cjelosti (član 18 predloga).

IV PREDLOG

Predloženo je propisivanje kvalifikovanog oblika krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti (čl. 168) za slučaj da ga izvrši službeno lice, koji bi se kažnjavao kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Takođe predloženo je da se propiše minimum kazne od 3 mjeseca za sve druge kvalifikovane oblike srodnih krivičnih djela u okviru iste Glave KZ za slučaj da ih izvrši službeno lice u vršenju službe.

Ovaj predlog je usvojen u cjelosti (članovi 15-16 predloga).

V PREDLOG

Predložena je izmjena i dopuna Krivičnog zakonika i to u smislu brisanja člana 212 tako da za počinioce krivičnih djela Silovanje i Obljuba nad nemoćnim licem koja su učinjena protiv bračnog druga, važi isti princip gonjenja po službenoj dužnosti.

Ovaj predlog je usvojen u cjelosti (član 23 predloga).

VI PREDLOG

Predložena je izmjena i dopuna odredbi čl. 405, Nedoovoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, čl. 444, Trgovina ljudima, čl. 445, Trgovina djecom radi usvojenja i čl. 446, Zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu, u cilju usklađivanja sa međunarodnim standardima.

Ovaj predlog je djelimično usvojen u smislu dopune člana 444 (Trgovina ljudima) na način što je predviđeno da pristanak žrtve nije od uticaja za postojanje ovog kd i dopune člana

445 koja je suštinski usvojena jer je riječ "djecom" zamijenjena riječju "maloljetna lica" a
hra je predlagala "lice koje nije navršilo 18 godina". U ostalom dijelu ovaj predlog nije
usvojen.

VII PREDLOG

Predložena je izmjena i dopuna i dopuna čl. 76, st. 4 Protjerivanje stranca iz zemlje
tako da glasi:

“Mjera iz stava 1 ovog člana ne može se izreći učinocu koji **bi u zemlji porijekla
ili u zemlji u koju bi bio protjeran, mogao biti izložen mučenju ili
nečovječnom ili ponižavajućem postupanju**, ili koji uživa **drugu** zaštitu u
skladu sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima”.

Ovaj predlog je suštinski usvojen (član 6 predloga), tako da glasi:

“(4) Mjera iz stava 1 ovog člana, ne može se izreći učinocu koji bi u zemlji u koju
bi bio protjeran mogao biti izložen mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem
postupanju, ili koji uživa drugu zaštitu u skladu sa potvrđenim međunarodnim
ugovorima.”